

**2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA:
TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 9 (THEMO YA 1)**



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
U linga ho linganyiswaho ha mutheo ho itiwaho na u ḍivhadza hune ha tea u itywa kha maḍuvha mararu a Vhege ya 1 kha themo. Data yo kuvhanganywa u itela uri vhukoni vhu kone u vhone, na hu re na mavhaka kha u guda hu kone u topolwa. Mafhungo/mawanwa aya a tea u shumiswa u itela u thusedza kha nyito dza u funza na u guda.				
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Nyambedzano ya tshigwada</p> <p>Orala (yo rangwaho phanḍa nga mudededzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa kha/u ṭalela khungedzelo na ita nyambedzano) • thounu • luvhilo • u shumisa luambo lwa nyanyuwo na u fhuredzela • saizi ya fonto • zwifanyiso • luambo lwa muvhili • mulayo wa AIDA 	<p>U vhala/ṭalela u itela u pfesesa zwibveledzwa zwa mbonalo:</p> <p>Khungedzelo/Phosiṭara</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • •u sikena • u vhala wo tou fombe • u humbulele ṭhalutshedzo/ita iniferentsi • u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a songo ḍowealeho nga u shumisa zwipiḍa zwo vumbaho ipfi • luambo lwa nyanyuwo • u shumisa ndongazwiga na fonto <p>Maitele a u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (fonto, zwifanyiso) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa, tshilogeni, logo, luambo lwo shumiswaho) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso) 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</p> <p>Khungedzelo/phosiṭara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone • ndivho, zwo livhiswaho khavho • mbonalo dza tshibveledzwa, zwiga zwa mbonalo sa zwifanyiso, fonto khulwane na ṭhukhu, • kushumisele kwa luambo, luambo lwa u kwengweledza, rithoriki, lifanyisi • ridzhisiṭa • kunangele kwa maipfi, ṭhalutshedzo i re khagala <p>U sedza kha maitele a u ḍwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetamveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula u, khakhulula na u nekedza <p>U ḍwala khungedzelo/phosiṭara</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Vhuthihi, vhumzhi, maṭaluli, madzina, maiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshivhumbeo tsha fhungo, zwifhinga tshi bvelaho phanḍa</p> <p>Mupeleṭo:</p> <p>Mupeleṭo na phetheni ya mupeleṭo</p> <p>Ṭhukhufhadzo</p> <p>Ḍivhaipfi kha nyimele</p> <p>Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha ḍwala</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḂWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
3-4	<p>U thetshelesa na u amba U thetshelesa kha u vhalwa ha tshibveledzwa tsha ḁitheretsha U topola na amba nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa ipfi • khalo ya ipfi na luvhilo • ndongazwiga kha u vhala • mathomo na phendelo <p>U vhalwa ḁtha ho lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwikili zwa u amba zwo teaho sa thounu, voḁumu, luvhilo, u bvisa ipfi, u bula ipfi, u elela na kuimele. <p>U dovha u vhala nganepfufhi kana tshipiḁa tsha mafhungo tshi bvaho kha nganea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thounu • voḁumu • mubulo wa ipfi • u elela • ndongazwiga 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha ḁitheretsha sa: Nganeapfufhi/Nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme: Vhaanewa, vhubvumbedzi, puloto, khuḁano, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitela a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḁivhadza tshibveledzwa/u humbulela zwiwo) • siangane (mafhungo thangeli)/fhethuvhupo • u ṭuṭula mihumbulo nga ha thero • nga tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala/ṭalela/zwibveledzwa zwa maḁitimidia: dzikhathuni na zwiṭiripi zwa khomiki</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • u sikena • luambo lwa muvhili • u humbulela thalutshedza dza maipfi a so ngo ḁoweleaho na zwifanyiso (khathuni) u shumisa zwikili zwa zwipiḁa zwa ipfi • u talutshedzela • u ita khumbulelwa • u vhona nga ḁiṭo ḁa muhumbulo 	<p>U ḁwala maanea: Nganetshelo/mbuletshedzo/u vhuisa muhumbulo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga maipfi • ipfi na tshitaela tsha vhuṅe • mbuletshedzo i re khagala • thounu • muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • mapa wa muhumbulo u itela u dzudzanya mihumbulo • u ṅekedza maanea u ri a lingwe <p>U sedza kha maitela a u ḁwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula u itela u khakhulula na u ṅekedza <p>U ḁwala maanea hu tshi tevhedzwa maitela a u ḁwala</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mupeleṭo na phetheni dza mupeleṭo • ṭhukhufhadzo dza maipfi (ṭhukhufhadzo) • midzi, thangi na mitshila, fhungo tserekano na tswitititi <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masala • ndongazwiga • zwifhinga • tshipitshi tsho livhaho na tsho vhighwaho • tshivhumbeo tsha fhungo, ḁipfanisi <p>Kushumisele kwa luambo nga ḁila ya vhudziva: Maidioma na mirero, mavhuvhisi, Matatathino</p> <p>ḁivhaipfi kha nyimele Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha ḁwala</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 1 ORALA: U vhalela nṭha (Maraga dza 20) Vhadededzi vha thoma aya maitele kha Themo ya 1 vha fhedza kha Themo ya 2 musi maraga dzi tshi rekhodiwa.</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba U thetshelesa muvhigo wa gurannḍa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo • mbonalo • kushumisele kwa luambo • thounu • ridzhisiṭara • mathomo, mutumbu na magumo <p>Mukumedzo wa muvhigo wa orala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo • ridzhisiṭara • thounu • luambo lwa muvhili • mubulo wa ipfi • u ṭanganya maṭo <p>U shumisa zwikili zwa u amba zwo teaho sa thounu, voḷumu, luvhilo, u bvisa ipfi, u bula ipfi, u elela</p> <p>Vhagudiswa vha nanga tshibveledzwa tshavho tsha u vhala vha vhala kilaṣini</p>	<p>U vhala muvhigo wa gurannḍa/atikili ya magazini Zwiṭirethedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhala wo tou u fombe • mbonalo dza tshibveledzwa, tsumbo, puloto, muanewa, fhethuvhupo, muanetsheli, ḷimudi, thero, kuvhonele kwa muanewa • u humbulela ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḍowealeho nga u shumisa zwipiḍa zwo a vhumhaho • ṭhalutshedzo yo livhaho na yo dzumbamaho <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, U vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha)) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: Gurannḍa/muvhigo/buḷogo Ṭhoḍea na lushaka lwa tshibveledza</p> <ul style="list-style-type: none"> • fomete, tshitaela na vhupfiwa ha iwe mune • vhaṅwali vho livhiswaho khavho, ndivho na nyimele • kunangele kwa maipfi • tshivhumbeo tsha fhungo, vhumapfu na tshakha • milayo ya pharagirafu <p>U sedza kha maitele a u ḍwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula u itela u khakhulula na u nekedza <p>U ḍwala muvhigo/buḷogo wa magazini hu tshi tevhedzwa maitele a u ḍwala</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho U shuma na/nga maipfi: Mamudi - Thendelo Ndaela Gonela Tsumbo Maitele</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Mafhungo tswititi, Mafhungo mbumbano, mafhungo tserekano; ipfi; zwifhinga</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi Maidioma, mirero, ḷitherala, ṭhalutshedzo dzo dzumbaho, aḷitheresheni, asonetsi, ḷifanyamuthu</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: Phetheni dza mupeleṭo, zwiḍevhe, aposiṭirofi</p> <p>Ḍivhaipfi kha nyimele Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ḍwala.</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo tshivhumbeo tsha nḍa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza kuṅwalele ṭhalutshedzo yo dzumbamaho ḷimudi thero na mulaedza <p>U vhala/ṭalela u itela u pfesesa (U shumisa muvhigo wa gurannḍa)</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima u sikena u vhala wo tou fombe u humbulela (vhaanewa, fhethuvhupo na tshifhinga, mulaedza) u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a so ngo ḍowealeho nga zwipiḍa zwo a vhumbaho luambo lwa u fhuredzela u fhindula mbudziso 		
<p>U LINGA HA FORMALA HA MUSHUMO WA 2: U ṆWALA Maanea: (Vhukati ha themo) Ṭhaluso, nganetshelo kana u vhuisa muhumbulo (Maraga dza 40)</p>				

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
7-8	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u vhala</p> <p>U thetshelesa u itela u pfesesa (Mufhindulano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa mufhindulano • u ṅwala notsi • luambo na maanda • thounu • mudi • mathomele na phendelo • u fhindula mbudziso <p>Nyedziselo: Muṭangano</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga ṭhoho yo teaho • u vhekanya vhuṭanzi nga ndunzhedunzhe • u topola ḍivhaipfi yone na tshivhumbeo zwa luambo 	<p>Tholokanyondivho ya u vhala:</p> <p>Tshibveledzwa tsha liṭheraḷa:</p> <p>Nganeapfufhi kana nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha liṭheraḷa sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto, khuḍano, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>U ṅwala samari ya nganeapfufhi/tshipiḍa tsha nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomete i re yone • vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele • kunangele kwa maipfi • muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • kushumisele kwa luambo • ridzhisiṭara • nzudzanyo ya mutevhe wa mafhungo 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Adzhenda na minetse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomete i re yone • mapa wa muhumbulo u itela u dzudzanya mihumbulo • ipfi na tshitaela zwa vhuṅe • thounu • muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • kushumisele kwa luambo • ridzhisiṭara • ndunzhedunzhe ya mafhungo • u shumisa maṭanganyi u itela ndunzhedunzhe ya mafhungo • u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhulapfu na zwiivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula u itela u khakhulula na u nekedza <p>U ṅwala adzhenda na minetse hu tshi tevhedzwa maitele a u ṅwala</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwiivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maiti o livhaho na a so ngo livhaho</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Fhungo davhi ḷa tsinde, fhungo davhi ḷi thikedzaho</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Phetheni dza mupeleṭo:</p> <p>Akhiromini</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele:</p> <p>Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha ṅwala</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḂWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • u shumisa maṭanganyi u itela ndunzhendunzhe • u shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na tshivhumbeo. <p>U Ḃwala manweledzo</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima, u sikena na u vhona nga Ḃṭo Ḃa muhumbulo • u vhala wo tou fombe • u humbulela • ṭhalutshedzo dza maipfi • kuvhonele kwa muḂwali • mbuno na kuvhonele kwa iwe muṭe • u humbulela ṭhalutshedzo dzo dzumbamaho <p>Vhurendi</p> <p>Mbonalo dza ndeme dza tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, mutevhetsindo • tshivhumbeo tsha nḂa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza • kuḂwalele • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho • Ḃimudi 		

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḂWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> thero na mulaedza <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima, u sikena, u vhona nga liṭo la muhumbulo u vhala wo tou fombe u ita khumbulelwa/iniferentsi ṭhalutshedzo ya maipfi vhuimo ha muḂwali mbuno na kuvhonele kwawe ṭhalutshedzo yo dzumbamaho 		
9-10	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa nyambedzano ya luṭingo kana mufhindulano vhukati ha mushumeli wa dziṭingo na mushumelwa nga ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thounu kushumisele kwa luambo ridzhisiṭara milayo <p>Vhagudi vha dovha vha anetshela nyambedzano ya luṭingo yae vha I thetshelesa.</p> <p>U vhalelela nṭha ho lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwikili zwi re zwone zwi ngaho sa thounu, voḂumu, luvhilo, u bvisa ipfi, u bula ipfi, u elelala 	<p>U vhala khonṭhiraka vhukati ha murengi na murengisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomete kushumisele kwa luambo u amba nga ha khonṭhiraka tsaino ya ndeme u humela murahu arali hu so ngo vha na u pfesesana <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbonalo dza ndeme dza tshirendo tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo tshivhumbeo tsha nḂa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza, kunwalele ṭhalutshedzo yo dzumbamaho 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani:</p> <p>U Ḃwala muvhigo nga ha mawanwa a u sa tendelana vhukati ha murengisi na murengi</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomete i re yone ndivho muhumbulo muhulwane na i tikedzaho kushumisele kwa luambo ridzhisiṭara ndunzhendunzhe ya mafhungo u shumisa maṭanganyi u itela ndunzhendunzhe ya mafhungo u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhulapfu na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u Ḃwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo 	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho:</p> <p>U shuma na/nga maipfi</p> <ul style="list-style-type: none"> Maṭanganyi <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshivhumbeo tsha fhungo tshaka dza mafhungo tshivhumbeo tsha mbudziso maambaita na maambwaitwa <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maidiomo na mirero luambo lu re khagala na lwo dzumbamaho <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Phetheni dza mupeleṭo, ṭhukhufhadzo inishializesheni, akhironimi, kilipudi, ṭhirankhesheni, thesisi

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṲALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> vhagudi vha nanga tshibveledzwa tshavho tsha u vhala vha Ṇekedza ngomu kilasini 	<ul style="list-style-type: none"> ḽimudi thero na mulaedza <p>ZwiṲirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima, u sikena, u tou vhona u vhala wo tou fombe u ita khumbulelwa Ṳhalutshedzo dza maipfi kuvhonele kwa muṆwali mbuno na muhumbulo wa iwe mune Ṳhalutshedzo yo dzumbamaho <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḽivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṲhaṲhuvha)) 	<ul style="list-style-type: none"> u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u Ṇekedza <p>U Ṇwala muvhigo/ripoto</p>	<p>ḽivhaipfi kha nyimele:</p> <p>Luambo lwa maṆwalo khontṲiraka na a mulayo</p>

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI (U linga ha nguda ha u isa phanḍa)			
Nyito dza u thetshesela na u amba <ul style="list-style-type: none"> • U anetshela • Mukumedzo • U vhalela nḥa • Mukumedzo wa oraḷa • Nyedzisele 	Nyito dza u vhala na u ḥalela <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela nḥa • Nyito dza ḥholokanyonḍivho • Nyito dza ḷitheretsha dzo ḍisendekaho kha tshaka tharu dza maiwalwa dzo randelwaho iyo simesiḥa 	Nyito dza u ḥwala na u ḥekedza <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u ḥwala • Kuḥwalele kwa pharagirafu • Zwibveledzwa vhudavhidzani • Maanea • Zwibveledzwa zwa vhusiki 	Nyito dza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo
GIREIDI YA 9 TSHIVENḌA FAL: SAMARI YA NYITO DZA U LINGA DZA FOMAḷA			
MUSHUMO WA 1: U LINGA HA FOMAḷA - ORAḷA U vhalela nḥa (Maraga dza 20) Mushumo hoyu u thomiwa kha Themo ya 1 wa khunyeledzwa kha Themo ya 2 hune maraga dza ḍo tea u rekhodiwa hone.	MUSHUMO WA 2: U LINGA HA FOMAḷA - U ḆWALA Maanea: Ḥhaluso, nganetshelo kana u vhuisa muhumbulo (Maraga dza 40) (Vhukati ha themo)	MUSHUMO WA 3: U LINGA HA FOMAḷA - U FHINDULA ZWI TSHI BVA KHA TSHIBVELEDZWA (MARAGA DZA 70) <ul style="list-style-type: none"> • Tshibveledzwa tsha ḷitherala/tshi si tsha ḷitherarala (Maraga dza 25) • Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (Maraga dza 15) • Samari/manweledzo (Maraga dza 10) • Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Maraga dza 20) 	

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 9 (THEMO YA 2)

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshelesa u itela u pfesesa U thetshelesa tshiṭori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topola mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • kushumisele kwa luambo • ridzhisiṭara • u fhindula mbudziso <p>U dovha u anetshela tshiṭori tsho vhalwaho Tshipitshi tsho lugiselwaho Vhagudi vha ita ṭhoḍisiso sa nyito ya ndugiselo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ṅekedza milayo • luambo lwa muvhili • mathomo, mutumbu na mafhedzele • kushumisele kwa luambo 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha liitheretsha, tsumbo, tshiṭori/nganea Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhala wo tou fombe • mbonalo dza tshibveledzwa, tsumbo, puloto, vhaanewa, fhethuvhupo, muanetshelo, ḽimudi, thero, kuvhonele kwa muanetsheli • u ṅea ṭhalutshedzo ya maipfi a songo ḍoweleaho nga u sedza zwipiḍa zwo a vhumbaho • tshivhumbeo tsha luambo na tshitaela <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • nga tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>U nweledza tshibveledzwa tsho vhalwaho Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza vhurendi 	<p>U ṅwala tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Vhurifhi ha fomala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomete i re yone • kunangele kwa maipfi • ndivho, vhavhali na nyimele • u shumisa maṭanganyi u itela thevhekano • thounu • muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho • mapa wa muhumbulo u itela u dzudzanya u tevhekana ha mihumbulo <p>U sedza kha maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula u itela u khakhulula na u ṅekedza <p>U ṅwala vhurifhi hu tshi shumiswa maitele a u ṅwala</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matsinde, thangi na mitshila • maṭaluli • thangela <p>U shuma na/nga mafhungo: Ṭhalutshedzo ya pharagirafu, pharagirafu ya u rangela, pharagirafu ya u pendela, zwifhinga, tshivhumbeo tsha fhungo, tshaka dza mafhungo</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi Maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: Phetheni dza mupeleṭo</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele: Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha ṅwala</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/ zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, mutevhetsindo tshivhumbeo tsha nḍa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza kuḍwalele ṭhalutshedzo yo dzumbamaho ḷimudi thero na mulaedza 		
<p>U vhalela nṭha (Maraga dza 20) Vhadededzi vha thoma mushumo wa u linga wa oraḷa nga Themo ya 1 u itela uri vhagudi vha vhe vho lingiwa vhoṭhe mafheloni a Themo ya 2</p>				
3-4	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba U thetshelesa u itela u pfesesa: Tshipitshi tsho rekhodiwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṭalutshedzela zwiṭirathedzhi zwa maitele a u thetshelesa u fhindula mbudziso nga u tou ḍwala <p>U vhala hu so ngo lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa ipfi nga ḍila yone, thounu na luvhilo ndongazwiga kha u vhala luambo lwa muvhili vhuṭamani ha vhathetshelesi 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha, tsumbo, Nganeapfufhi/Nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha lithiretsha u sumbedza u pfesesa mveledziso ya puloto na khuḍano, vhubvumbedzi na maṭhakheni, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, kufhedzele na mafhedziselo. <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) 	<p>U ḍwala maanea: Nganetshelo/Mbuletshedzo/ Disikhesivi/u ṭaṭa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunangele kwa maipfi ipfi na tshitaela zwa vhune ṭhalutshedzo i re khagala thounu mihumbulo mihulwane na i tikedzaho mapa wa muhumbulo u itela u vhekanya mihumbulo nga u tevhekana u ḍekedza maanea uri a korekiwe <p>U sedza kha maitele a u ḍwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto 	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwiivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho U shuma na/ nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maiti (a sa ratheli, a no rathela) <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mafhungotserekano nyangaredzo tshipitshi tsho livhaho na tshi so ngo livhaho <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maidioma mirero <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwiḍevhe phetheni dza mupeleṭo

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, uvhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala/ṭalela tshibveledzwa, tsumbo: Atikili ya gurannya/atikili ya magazini u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala itela u pfesesa ndima kha bugupfarwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena • u vhala wo tou fombe • ndivho na tshigwada tsho livhiswaho khatsho • u humbulela ṭhalutshedzo na kufhedzele • mbuno na kuvhonele kwau • u Ṇea vhupfiwa hau • ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḑoweleaho <p>u topola luambo lwa u fhuredzela</p>	<ul style="list-style-type: none"> • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula u itela u khakhulula na u Ṇekedza <p>U Ṇwala maanea hu tevhedzwa maitela a u Ṇwala</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ṭhukhufhadzo <p>Ḑivhaipfi kha nyimele:</p> <p>Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha Ṇwala</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U thetshesela tshibveledzwa tsha oraḷa tshi ngaho sa inthaviyu/tshipitshi/u anetshela tshiṭori u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U n̄wala notsi musu vha tshi khou thetshesela u thetshesela lwa vhudzivha <p>Nyambedzano ya tshigwada/phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita nyambedzano yo ḍisendekaho kha tshibveledza tsha oraḷa u sielisana maipfi a u langa nyambedzano milayo 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha ḷithiretsha, tsumbo, nganea/nganeapfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha ḷithiretsha U sumbedza u pfesesa mveledziso ya puloto na khuḍano, vhubvumbedzi na maṭhakheni, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, kufhedzele na mafhedzisele <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbonalo dza vhurendi tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo tshivhumbeo tsha n̄ḍa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza kunwalele 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: Ripoto</p> <ul style="list-style-type: none"> Ṭhoḍea dza mushumo na lushaka lwa tshibveledzwa Fomethe, tshitaela, kuvhonele kwa zwithu ndivho na nyimele ya tshigwada tsho livhiswaho khatsho kunangele kwa maipfi tshivhumbeo, vhulapfu na lushaka zwa fhungo milayo ya pharagirafu mapa wa muhumbulo u itela u vhekanya mihumbulo nga u tevhekana <p>U sedza kha maitele a u n̄wala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u nekedza <p>U n̄wala vhurifhi ha tshiofisi hu tshi tevhedzwa maitele a u n̄wala</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha Zwivhumbeo na Milayo ya kushumisele kwa Luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Matsinde, thangi na mitshila maṭaluli thangeladzina <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Pharagirafu ya ṭhalutshedzo, pharagirafu ya mathomele, pharagirafu ya mafhedzele, zwifhinga, tshivhumbeo tsha mafhungo, tshaka dza mafhungo</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Phetheni dza mupeleṭo</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele:</p> <p>Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha n̄wala</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḂWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho • ḽimudi • thero na mulaedza <p>U vhala/ṭalela u itela u pfesesa (U shumisa tshibveledzwa tsho ḽwalwaho/kana tshivhonwaho sa khathuni/zwipiḽa zwa filimu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • u sikena • u vhala wo tou fombe • u humbulela/ita iniferentsi (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, mulaedza) • u ḽea ṭhalutshedzo ya maipfi a songo ḽowealeho nga u shumisa zwipiḽa zwo a vhumbaho • luambo lwa nyanyuwo <p>U ita ndovhololo ya tshivhumbeo tsha manweledzo</p>		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḽA WA 4: U ḂWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa vhudavhidzani: (2 zwipfufhi kana 1 tshilapfu: Maraga dza 20) <p>Zwi ḽwalwa hu sa athu u ḽwalwa thesite dzi langiwaho dza Fulwi</p>				
7-8	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa muvhigo wa gurannḽa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo • mbonalo • kushumisele kwa luambo • thounu • regisitara 	<p>U vhala ripoto ya gurannya/atikili ya magazini</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhala wo tou fombe • Mbonalo dza tshibveledzwa, tsumbo, puloto, vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, muanetsheli, ḽimudi, thero 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu, tsumbo, atikili ya gurannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomete i re yone • ndivho • muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • ndunzhendunzhe ya mafhungo 	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/ nga maipfi:</p> <p>Mamudi -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamudi a thendelo • mamudi a ndaelo • mamudi a gonelo

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> mathomele na mafhedzele <p>U Ṇekedza muvhigo wa oraḓa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushumisele kwa luambo regisitara thounu luambo lwa muvhili mathomo, mutumbu na phendelo 	<p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbonalo dza vhurendi tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo tshivhumbeo tsha nnḑa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza ṭhalutshedzo yo dzumbamaho ḓimudi thero na mulaedza 	<ul style="list-style-type: none"> u shumisa maṭanganyi u itela thevhekano u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho vhulapfu na tshivhumbeo mapa wa muhumbulo u itela u dzudzanya u tevhekana ha mihumbulo <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u Ṇekedza <p>U Ṇwala atikili ya gurannḑa/magazini</p>	<ul style="list-style-type: none"> mamudi a tsumbo mamudi a maitele <p>U shuma na/nga mafhungo: Mafhungo tswititi, mafhungo mbumbano, mafhungo tserekano, ipfi, zwifhinga</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Maidioma na mirero</p> <p>Ṭhalutshedzo dzi re khagala, dzo dzumbamaho, aḓitheresheni, asonentsi, ḓifanyamuthu</p> <p>Ndongazwiga na mupeḓo: Phetheni dza mupeḓo, zwidevhe, lunanga (apositirofi)</p> <p>ḑivhaipfi kha nyimele: Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha Ṇwala</p>
9-10	<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 5: THESITE DZI LANGIWAHO DZA FULWI U FHINDULA ZWIBVELEDZWA (Maraga dza 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Tshibveledzwa tsha ḓitherari kana tshi si tsha ḓitherari (Maraga dza 25) Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (Maraga dza 15) Mbudziso 3: Samari (Maraga dza 10) <p>Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Maraga dza 20)</p>			

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI (U linga ha u guda hu bvelaho phanḁa)			
Nyito dza u thetshesela na u amba <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u amba Nyito dza u thetshesela na u amba dzo fhambanaho 	Nyito dza u vhala na u ṭalela <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhalela nṭha Nyito dza tholokanyonḁivho (u vhalela u pfesesa) 	Nyito dza u ṅwala na u ṅekedza <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u ṅwala Kuṅwalele kwa pharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Zwibveledzwa zwa vhusiki 	Nyito dza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo
GIREIDI YA 9 TSHIVENDA FAL: SAMARI/MANWELEDZO			
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1: ORALA <ul style="list-style-type: none"> U vhalela nṭha (Maraga dza 20) Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa orala kha Themo ya 1 u itela uri vhagudi vhoṭhe vha vhe vho lingwa musi Themo ya 2 i tshi fhela.	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4: U ṅWALA <ul style="list-style-type: none"> Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: (2 zwipfufhi kana 1 tshilapfu: Maraga dza 20) Zwi ṅwalwa musi hu sa athu ṅwalwa thesite i langiwaho. Zwibveledzwa zwi bvaho kha Themo ya 1 na 2	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5: THESITE DZI LANGIWAHO DZA FULWI U FHINDULA ZWI TSHI BVA KHA ZWIBVELEDZWA: (MARAGA DZA 70) <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ḽitheretsha na zwi si zwa ḽitheretsha (Maraga dza 25) Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (Maraga dza 15) Mbudziso 3: Samari (Maraga dza 10) Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Maraga dza 20) 	

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 9 (THEMO YA 3)

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U thetshesela kha nyimele ya nyambedzano vhukati ha vhatu vhavhili na u amba (yo rangwaphanda nga mugudi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshivhumbeo na u bvedza muhumbulo u shumisa zwikili zwa nyambedzano u itela u swika kha thedelano tshitaela tsha luambo <p>Nyambedzano</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa ipfi, thouno na luvhilo nga ḋila yone ndongazwiga kha u vhala luambo lwa muvhili u kwamana na vhatshesesi <p>Zwiṭirathedzhi zwa u amba na u thetshesela</p> <ul style="list-style-type: none"> U thetshesela nyambedzano vhukati ha vhatu vhavhili na mufhindulano (wo rangwaho phanda nga mudededzi) tshivhumbeo na u aluwa ha mihumbulo 	<p>U vhala tshibveledza tsha ḷitheretsha, tsumbo: Ḍirama</p> <ul style="list-style-type: none"> U lavhelesa ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa u sumbedza tholokanyonḍivho kha u bvedza puloto na khudano, vhubvumbedzi, siangane (mafhungo thangeli)/fhethuvhupo/mushumo wa muanetsheli, thero, mafhedziselo na phendelo <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) uvhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhathuvha) <p>Tholokanyonḍivho ya u pfesesa: Tshibveledzwa tsha u tou vhone - Khathuni</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane u sikena u itela u wana zwidombedzwa zwo khetheaho u humbulela 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani, tsumbo: Mufhindulano</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunangele kwa maipfi ipfi na tshitaela zwa vhune ṭhalutshedzo i re khagala thounu muhumbulo muhulwane na i tikedzaho mapa wa muhumbulo u dzudzanya mihumbulo <p>U sedza kha maitele a u ḋwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u ḋekedza <p>U ḋwala mufhindulano hu tshi tevhelwa maitele a u vhala</p> <p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: tsumbo, Mufhindulano</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunangele kwa maipfi tshitaela na vhubvumbwe ṭhalutshedzo i re khagala thounu mihumbulo mihulwane na miṭuku 	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraḥo</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Madzina a zwi fareaho na a zwi sa farei maṭanganyi <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshipitshi, zwifhinga, tshaka dza mafhungo, tshaka dza pharagirafu, tshaka dza mafhungo, ipfi, fhungodavhi, na ḷifurase</p> <p>Ṭhalutshedzo ya maipfi:</p> <p>Maparanomi, polisemi; homonimi, homofounu</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Phethetheni ya mupeleṭo</p> <p>Ḍivhaipfi kha nyimele</p> <p>U ita ndulamiso ya girama kha zwe vhagudi vha ḋwala</p> <p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraḥo</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Madzina a zwi kwameaho na a ngelekanyo maṭanganyi na zwiṭanganyi

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> u shumisa zwikili zwa nyambedzano u swika kha thendelano. tshitaela tsha luambo <p>U vhala hu so ngo lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa ipfi nga ndila yone, thounu na luvhilo ndongazwiga kha u vhala luambo lwa muvhili vhuṭumani na vhathetshelesi 	<ul style="list-style-type: none"> u humbulela hu tshi shumiswa maipfi a songo ḑoweleaho luambo lwa muvhili u humbulela ṭhalutshedza dza maipfi a songo ḑoweleaho na zwifanyiso ṭhuṭhuwedzo ya u nanga na u pfuka ṭhalutshedzo ya tshibveledzwa masiandaitwa a luambo lwo dzumbamaho na mbudziso dzi sa ṭoḑi phindulo mutsindo wa thekhniki dza u vhona <p>U vhala tshibveledzwa tsha lithiretsha, tsumbo: Ḑirama</p> <ul style="list-style-type: none"> U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza litheretsha u sumbedza u psesesa mveledziso ya puloto na khuḑano, vhubvumbedzi na mathakheni, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, kufhedzele na mafhedziselo <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) 	<ul style="list-style-type: none"> mapa wa muhumbulo u ita ndunzhendunzhe ya mihumbulo <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u Ṇekedza <p>U Ṇwala mufhindulano ni tshi tevhedza maitele a u Ṇwala</p>	<p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshipitshi, zwifhinga, tshaka dza mafhungo tshaka dza pharagirafu, ipfi, mafhungodavhi na mafurase <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Pharanomi, pholisemi; homonimi</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: Phetheni dza mupeleṭo</p> <p>Ḑivhaipfi kha nyimele Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha Ṇwala</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḂWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, U vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala/ṭalela u itela u pfesesa (Zwibveledzwa zwa mbonalo, khathuni)</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima u wana muhumbulo muhulwane u sikena u wana mihumbulo i tikedzaho u vhala wo tou fombe u humbulela iniferea/ita khumbulelwa (vhavumbwedzwa, fhethuvhupo na tshifhinga, mulaedza) u nea ṭhalutshedzo ya maipfi a songo ḁoweleaho na zwifanyiso luambo lwa nyanyuwo u fhindula mbudziso zwi ḁiswaho nga u nanga na u siedza ṭhalutshedzo kha tshibveledzwa ṭhalutshedzo yo dzumbamaho na zwishumiswa zwa rithoriki ndeme ya thekiniki ya mbonalo 		
3-4	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa na u dzhenelela kha nyambedzano nga ha phurodzhekiti. Ṭhoho/mbudziso dza u isa kha</p>	<p>U vhala mafhungo o sendekwaho kha ṭhoho na maḁwalwa o nangwaho</p> <p>U nanga mafhungo o teaho a bvaho kha ṭhodiḁiso (dzi bvaho kha</p>	<p>U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza nzudzanyo ya dzigirafu (tsumbo, mapa wa tshivhumbeo tsha muri, bodo ya zwiṭori, na zwiḁwe) kha</p>	<p>U kwhaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḐWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>mafhungo/haiphotesisi ine ya tea u ambiwa nga hayo (yo rangwa phanḑa nga mudededzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U amba nga ha thekiniki dzine dza tikedza ṭhoho/mbudziso dza u isa phanḑa/haiphotesisi • u thetshelesa na u ḥwala notsi nga mafhungo a phurodzhekiti • u vhudzisa na u fhindula mbudziso dza u ṭanḑavhudza nga ha ṭhodiḑiso ine ya tea u itiwa 	<p>mudededzi kana zwo ḑiswaho tshikoloni zwi tshi bva hayani)</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima, u sikena • u ḥea tshifanyiso tsha muhumbulo • u vhala wo tou fombe • u humbulela • ṭhalutshedzo dza maipfhi/mafurase • kuvhonele kwa muḥwali • mbuno na kuhumbulele • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho <p>U ḥwala zwiko zwo shumiswaho</p> <p>U vhala u itela u pfesesa zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <p>Zwibveledzwa zwa u tou vhonwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane • u sikena u itela zwidombwedzwa zwo khetheaho • u humbulela • u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a so ngo ḑowealeho na zwifanyiso • u sedzulusa u itela u pfesesa • masiandaitwa a u nanga na u pfukha ṭhalutshedzo 	<p>tshivhumbeo tsha mawanwa a ṭhodiḑiso ya phurodzhekiti.</p> <p>U sedza kha maitele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga mafhungo o teaho • u ḥwala nga maipfi a iwe muḥe • u nanga nzudzanyo yo teaho ya lushaka lwa tshibveledzwa tshine tsha tea u bveledzwa • u shumisa zwivhumbeo na milayo zwa luambo nga ḥḑila yone • tshibveledzwa tshinwe na tshinwe tshi sumbedza luambo lwo teaho lune lwa ḑo shumiswa kha phurodzhekiti 	<p>Maipfi maswa na mafurase sa zwine a ṭoḑea kha ṭhoho dzo fhambanaho</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshipitshi, zwifhinga, tshaka mafhungo, tshaka dza pharagirafu, ipfi, thinwaipfi dza muambo</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi</p> <p>Zwi re khagala na zwo dzumbamaho, ṭhalutshedzaho i re khagala na ṭhalutshedzo yo monaho, u shumisa luambo nga ḥḑila i re khagala, luambo lwa tshitaratani na dzhagoni</p> <p>Ndongazwiga na mupeḑo:</p> <p>Phetheni dza mupeḑo</p> <p>Ḑivhaipfi kha nyimele sa zwine zwa ṭoḑea kha lushaka lwa tshibveledzwa lune vhagudi vha ḑo ḥwala.</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> masiandaitwa a luambo lwo dzumbamaho na mbudziso dzi sa toḍi phindulo ndeme ya thekhniki ya zwa u tou vhonwa u saukanya mafhungo o khetheaho a tshi ya kha kuvhekanyele kwa dzigirafu, mapa wa muhumbulo kana girafu ya mafhungo <p>Maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) 		
<p>Mushumo wa u linga wa fomala wa 6 – Maḍwalwa a Vhusiki: Phorodzhekiti – Liga la 1: Ṭhoḍisiso (Vhagudi vha ita ṭhoḍisiso dza phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga</p> <p>Maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) <p>Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha)</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Nyambedzano nga ha phurodzhekiti</p> <ul style="list-style-type: none"> Ṭhoḍo ya u sumba ḍḍila Mbudziso ya u isa phanda Haiphotesisi 	<p>Zwibveledzwa zwa litheretsha zwa phurodzhekiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhala na u ṭalela zwiko zwinzhi u itela u pfesesa ṭhoḍea dzi ṭoḍeaho dza ṭhoḍo yo khetheaho/mbudziso ya u isa 	<p>U ḍwala maanea o ḍisendekaho kha bugu ya litheretsha ye na guda: U anetshela/ṭhaluso/u fhindula zwi tshi bva kha ṭhoḍo, mbudziso ya u bvela phanda, haiphotesisi kha u ḍwala</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi</p> <p>Sa zwine zwa khou ṭoḍea kha ṭhoḍo yo nangwaho ya phurodzhekiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> U thetshelesa mafhungo a re kha ṭhoho u ṅwala notsi u vhudzisa mbudziso u ṅea phindulo u pfesesa mvelelo dza ṭhoho inwe na inwe 	<p>phanda/haiphotesisi na mukumedzo u ṭoḏeaho</p> <p>U vhala/u ṭalela u itela u pfesesa (Zwibveledzwa zwa u tou vhone na zwa u tou ṅwalwa)</p> <p>Zwiṭirathedzhi</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane u sikena u itela zwidodombedzwa zwo khetheaho u vhala wo tou fombe u humbulela u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a songo ḏowealeho na zwifanyiso muhumbulo muhulwane na i tikedzaho masiandaitwa a u nanga na u pfukha ṭhalutshedzo masiandaitwa a luambo lwo dzumbamaho na mbudziso dzi sa toḏi phindulo khumbulelo na phendelo zwa muṅwali <p>U ita manweledzo a tshibveledzwa</p>	<p>U ita mvetamveto ya tshibveledzwa nga u sedza mawanwa a tshibveledzwa (notsi)</p> <p>U sedza kha zwi tevhelaho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomethe i re yone na mbonalo milayo ya pharagirafu na zwa u tou vhone u tevhokana na u bvelaphanda ha dziphara/mihumbulo u itela thevhekano mihumbulo mihulwane na i tikedzaho milayo ya luambo sa zwine zwa ṭoḏea nga ṭhoho dzo fhamabanaho dzo nangwaho ipfi na tshitaela zwa vhune ṭhaluso i re khagala (hu nga shumiswa maipfi kana zwa u tou vhone) thounu u pulana u itela u dzudzanya mihumbulo <p>U sedza kha maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana (ṭhoḏisiso) u ita mvetamveto (u tevhedza zwivhumbeo zwine zwa khou ṭoḏea) u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula u ṅekedza phurodzhekiti yo ṅwalwaho zwavhuḏi 	<p>Sa zwine zwa khou ṭoḏea kha lushaka lwa ṭhoho yo nangwaho ya phurodzhekiti</p> <p>ṭhalutshedzo dza maipfi: Sa zwine zwa khou ṭoḏea kha lushaka lwa ṭhoho yo nangwaho ya phurodzhekiti</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: Phetheni ya mupeleṭo</p> <p>Ḑivhaipfi kha nyimele Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha ṅwala</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
7-8	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Mukumedzo wa oraḓa wa ṭhoho dzo nangwaho dza phurodzhekiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo • ridzhiisitara • thounu • luambo lwa muvhili <p>mathomele na mafhedzele</p>	<p>U vhala/ṭalela u itela u pfesesa</p> <p>Zwibveledzwa zwa u tou vhonwa na zwa u tou Ṇwalwa</p> <p>Zwiṭirathedzhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane • u sikena u itela zwidodombedzwa zwo khetheaho • u vhala wo tou fombe • u humbulela • u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a so ngo ḑoweleaho na zwifanyiso • muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • masiandaitwa a u nanga na u pfukha ṭhalutshedzo • masiandaitwa a luambo lwo dzumbamaho na mbudziso dzi sa toḑi phindulo • khumbulelo na phendelo zwa muṆwali <p>U ita manweledzo a tshibveledzwa</p> <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo 	<p>U Ṇwala maanea (kana tshibveledzwa tsho bveledzwaho nga didzhiti) tsho sendekwaho kha liṆwalwa ḓa liṭheretsha ḓo gudwaho: Nganetshelo/mbuletshedzo/u vhuisa muhumbulo/u ṭata/burotsha/khungedzelo/buloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone na mbonalo • u dzudzanya magudiswa • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • milayo ya pharagirafu na zwa u tou vhonwa • u tevhekana na u bvela phanḑa ha dzi-phara/mihumbulo u itela thevhekano • u shumisa maṭanganyi u itela u ṭmekana ha mafhungo • milayo ya luambo • kunangele kwa maipfi • ipfi na tshitaela zwa vhuṭe • thounu • u dzudzanya mihumbulo nga u tevhekana yo sendekwaho kha pulane • u Ṇkedza maanea (tshibveledzwa) uri a korekiwe <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo 	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maṭaluli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Pharagirafu ya ṭhaluso, phara ya u nanga, u vhekanya phara</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Makateli</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Phetheni ya mupeleṭo</p> <p>Ḑivhaipfi kha nyimele</p> <p>Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha Ṇwala</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> tshivhumbeo tsha nnḑa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza kuṅwalele ṭhalutshedzo yo dzumbamaho ḽimudi thero na mulaedza 	<ul style="list-style-type: none"> u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u ṅekedza <p>U ṅwala maanea (kana tshibveledzwa tsho bveledzwaho nga didzhiti) tsho sendekwaho kha ḽiṅwalwa ḽa ḽitheretsha ḽo gudwaho</p>	
<p>Mushumo wa u linga wa fomala wa 7 – Maṅwalwa a vhusiki: Phurodzhekiti - ḽiga ḽa 3: Mukumedzo wa oraḽa (Vhagudi vha ita Mukumedzo wa oraḽa wa phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa tshivhumbeo tsho teaho: Mathomo, mutumbu na mafhedzele U ṅekedza muṭoḑo kana mudzedze wa mafhungo na zwidodombedzwa zwa u tikedza Vhuṭanzi ha uri nangoho ho itwa risetshe kana ṭhoḑisiso U shumisa luambo lwa muvhili lwo teaho khathihi, tsumbo, kutshimbidzele kwa zwanda, maṭo, na zwiṅwe Ipfi ḽo ṭambaho U dzhenelela kha nyambedzano U nea muvhigo u fhaṭaho U ita uri nyambedzano i bevele phanda U sumbedza ṭhonifho <p>Mushumo wa u linga ha fomala wa oraḽa u tea u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa ḑo rekhodiwa hone.</p>			<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 8 ḽITHERETSHA (Mbudziso thukhu) -30 Maraga</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshirendo (10) Ḑirama (10) <p>Nganeapfufhi (10)</p>	

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
9-10	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U anetshela tshiṭori</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sedza kha: Zwikili zwa u amba, thounu, mubulo wa maipfi, luvhilo, u ṭanganya maṭo, khalo ya ipfi, u ṭanganya maṭo, kuimele, ngafhadzo • milayo na mbonalo dza tshiṭori <p>U vhalela nṭha ho lugiselwaho</p> <p>U shumisa zwikili zwo teaho zwa u amba zwi ngaho sa thounu, voḷumu, luvhilo, kubvisele kwa ipfi, mubulo wa ipfi, u elela</p>	<p>U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha sa ḍirama</p> <p>U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha ḷithiretsha sa vhabvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto. khuḍano, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, uvhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo • tshivhumbeo tsha nṅa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza, kunwalele • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho, ḷimudi, thero na mulaedza 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani, tsumbo:</p> <p>imeili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone • ndivho • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • kushumisele kwa luambo • ridzhisiṭara • u tevhokana ha mafhungo • u shumisa maṭanganyi u itela u ṭumekanya • u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho • vhumapfu na zwiwhumbeo <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula u itela u khakhulula na u ṅekedza <p>U Ṇwala imeili</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwiwhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho:</p> <p>U shuma na maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maiti • Masala <p>U shuma na mafhungo:</p> <p>Maitele, u vhekanya u ya nga ha ndeme, phara ya phendelo</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Makateli</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Phetheni dza mupeleṭo</p> <p>Ḍivhaipfi kha nyimele</p> <p>Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha Ṇwala</p>

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI

(U linga kha zwo gudwaho hu isa phanḍa)

<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u amba 	<p>Nyito dza u vhala na u ḥalela</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhalela nḥa Nyito dza tholokanyonḍivho (u vhalela u pfesesa) Nyito dza ḷitheretsha dzo ḍisendekaho kha tshaka tharu dza ḷitheretsha dzo randelwaho iyo simesiḥa 	<p>Nyito dza u ḥwala na u ḥekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u ḥwala Kuḥwalele kwa pharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Zwibveledzwa a vhusiki Maga a 3 Ḳiga ḷa 1: Ḥoḍisiso U ḥwala mapa wa muhumbulo, notsi/u nweledza mafhungo, u ḥwala mafhungo nga ha iwe mune Ḳiga ḷa 2: U ḥwala <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u ḥuḥula mihumbulo mveto mveto ya u thoma u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula u ḥekedza tshibveledzwa tsho fhelaho 	<p>Nyito dza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo</p> <p>Nyito dzo fhambanaho dza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo</p>
---	---	--	--

GIREIDI YA 9 TSHIVENḌA FAL: MANWELEDZO A U LINGA HA MISHUMO YA FOMAḲA

<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḲA WA 6: TSHIBVELEDZWA TSHA VHUSIKI - PHORODZHEKITI</p> <p>Ḥoḍisiso na u ḥwala phurodzhekiti (Maraga dza 20+30= 50)</p> <p>Phurodzhekiti yo ḍisendekaho kha ḲITHIHI ḷa maḥwalwa o funzwaho: Zwirendo/ngano/nganeapfufhi/ḍarama/nganea</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḲA WA 7: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI - PHURODZHEKITI</p> <p>ORAḲA (Maraga dza 20)</p> <p>Mukumedzo wa oraḲa wa mushumo wa 6</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḲA WA 8: U FHINDULA ZWI TSHI BVA KHA ḲITHERETSHA (MARAGA DZA 30)</p> <p>Mbudziso 1: Tshirendo ((khombekhombe) Maraga dza 10))</p> <p>Mbudziso 2: Nganea kana ḍirama (Maraga dza 10)</p> <p>Mbudziso 3: Nganeapfufhi kana ngano (Maraga dza 10)</p>
---	--	--

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 9 (THEMO YA 4)

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>Tholokanyondivho ya u thetshelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U fhindula nga vhudzivha kha zwibveledzwa zwo fhambanaho • u thetshelesa u itela u wana mafhungo o khetheaho • u thetshelesa u itela u takalela na u ḍiphina nga ngano na ṭhoho • u fhindula mbudziso <p>Orala: Liṅwalovhune na vhurifhi ha u fhelekedza</p> <p>U ita nyambedzano nga ha ndivho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndivho • ṭhodea dza fomete, tshitaili • vhathetshelesi vho livhiswho khavho, ndivho na nyimele • kunangele kwa mafhungo, luambo lwo dzumbamaho 	<p>Tshibveledzwa tsha liṭheretsha sa lungano/ḍirama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha liṭheretsha: vhaaneawa, nyito, mufhindulano, puloto, khuḍano, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, mutevhetsindo • tshivhumbeo tsha nḍa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwiṭanza • kuṅwalele • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho • ḷimudi • thero na mulaedza 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani, tsumbo,</p> <p>liṅwalovhune na vhurifhi ha u fhelekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ṭhodea dza fomete, tshitaela • zwo livhiswaho khavho, ndivho na nyimele • kunangele kwa maipfi, ṭhalutshedzo dzo dzumbamaho • tswayo, muvhala, • tshivhumbeo tsha mafhungo, vhulapfu na tshaka • u nanga zwi vhonwaho na nyolo <p>U sedza kha maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula • u khakhulula na u ṅekedza <p>U ṅwala liṅwalovhune na vhurifhi ha u fhelekedza</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho.</p> <p>Maambaita na mambwaitwa</p> <p>Ṭhalutshedzo ya maipfi:</p> <p>Mbudziso dzi no tendela phindulo dzo fhambanaho, kilitshi (tshumiso ya maipfi nga nḍila yo ḍowealeho fhedzi yo khakheaho), ridandentsi (tshumiso ya maipfi ane naho a bvisiwa a si thithise muhumbulo, thothoḷodzhi (ndovhololo ya maipfi a ambaho zwithu zwithihi), siḷeṅe (luambo lwa tshitaratani), dzhagoni (luambo lune lwa shumiswa kha tshiimiswa tsha henefho)</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Phetheni ya mupeleṭo.</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele</p> <p>Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha ṅwala</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
U LINGA HA FOMALA MUSHUMO WA 7: BAMMBIRI LA 3 ORALA: (Maraga dza 20)				
3-4	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Tholokanyondivho ya u thetshelesa (u shumisa mufhindulano wo rekhodiwaho)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa mufhindulano • u Ṇwala notsi • luambo na maanda • thounu • ḷimudi • mathomele na mafhedzele • u fhindula mbudziso <p>Nyambedzano ya orala:</p> <p>Masia/Ndaela (yo rangwaho phanda nga mudededzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomete i re yone • muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • milayo ya phargirafu • ndunzhendunzhe ya pharagirafu u itela u tevhekana ha mafhungo • u shumisa maṭanganyi u itela u ṭumana ha mafhungo • milayo ya luambo 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: Lungano/ḍirama</p> <p>Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ḷitheretsha:</p> <p>Vhabvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto. khuḍano, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhathuvha) <p>U vhala/ṭalela u itela u pfesesa: (Zwibveledzwa zwa u tou vhonwa, maḷitimidia sa girafu/khathuni kana khungedzelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima, u sikena, u sedza nga ḷiṭo ḷa muhumbulo • u vhala wo tou fombe • u humbulela • ṭhalutshedzo dza maipfi • kuvhonele kwa muṆwali • mbuno na kuvhonselwe kwawe • ṭhalutshedzo yo dzumbaho 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani, tsumbo: Masia/Ndaela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone • u vhekanya mafhungo (mapa wa muhumbulo) • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • milayo ya pharagirafu • ndunzhendunzhe ya dziphara i re na vhuṭumani ha mafhungo • maṭanganyi u itela vhuṭumani • milayo ya luambo <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula u itela u khakhulula na u Ṇekedza <p>U Ṇwala tshibveledzwa tsha ndaela</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi</p> <p>Madzina vhukuma, dzherandi, madzina tserekano</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Maitele, ndaela, dzudzanyo u ya nga ndeme, pharagirafu ya phendelo</p> <p>ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Luvhengela mbiluni, u vhona nga sia ḷithihi, u dzhia sia, nyanyuwo</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Phetheni ya mupeleṭo</p> <p>ṭhukhufhadzo (inishiḷazesheni, akhironimi, kiḷipudi, ṭhirankhesheni)</p> <p>aphesisi, phothamateo</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele</p> <p>Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha Ṇwala</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḐWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U vhalela nṭha ho lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwikili zwo teaho zwa u amba sa thounu, voḷumu, luvhilo, u bvisa ipfi, mubulo wa maipfi, mabulele, u elela <p>Khaseledzo: Nganeavhutshilo kana afidafiti (yo rangwaho phanḑa nga mudededzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndivho kushumisele kwa luambo ridzhisiṭara u tevhkana ha mafhungo u shumisa maṭanganyi u itela u ṭumana ha mafhungo u shumisa tshaka dza mafhungo o fhambanaho vhulapfu na zwivhumbeo 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha ḷithiretsha, tsumbo, ḑirama/lungano</p> <ul style="list-style-type: none"> U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha ḷitheretsha u sumbedza u pfesesa mveledziso ya puloto na khuḑano, vhubvumbedzi, maṭhakheni, siangane (mafhungo thangeli), fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, phendelo na mafhedzisele <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, U vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala/u ṭalela, tsumbo, atikili ya gurannḑa/magazini/u itela u pfesesa na wana mafhungo</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima na u sikena u vhala wo tou fombe ndivho na tshigwada tsho livhiwaho u ṅea ṭhalutshedzo yo dzumbamaho na phendelo mbuno na kuvhonele kwa iwe muṅe 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: Nganeavhutshilo ya mufu kana afidaviti (ḷiṅwalo ḷa khwaṭhisedzo ḷi wanalaho mapholisani)</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomethe ire yone ndivho mihumbulo mihulwane na i tikedzaho kushumisele kwa luambo rigisitara kuvhekanyeke kwone kwa mafhungo u shumisa maṭanganyi u itela u ṭumekanya u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhulapfu na tshivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u ṅekedza <p>U ṅwala nganeavhutshilo ya mufu ni tshi tevhela maitele a u ṅwala</p>	<p>U khwaṭhisedzwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi: Maiti, madzina</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Ṭhalutshedzo: zwiitisi na zwi zwi ḑisaho</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Tsudzuluso ya ṭhalutshedzo, u shumisa luambo u itela ndivho dzo khetheaho, makateli</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: Phetheni ya mupeleṭo.</p> <p>ḑivhaipfi kha nyimele Ndulamiso ya girama u bva kha zwe vhagudi vha ṅwala</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • u ṅea kuvhonele kwa iwe muṅe • ṭhalutshedzo ya maipfi a so ngo ḁoweleaho • u topola luambo lwa u fhuredzela <p>U ṅwala manweledzo a tshibveledzwa</p>		
<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 9: U ṆWALA Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (2 zwipfufhi kana 1 tshilapfu) Zwi tea u ṅwalwa hu sa athu u ṅwaliwa Mulingo wa Mafheloni a Ṇwaha.</p>				
7-8	Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba Ndovhololo	U vhala na u ṭalela: Ndovhololo ya zwiṭirathedzhi zwa u vhala na thekhniki dza u fhindula u bva kha zwibveledzwa.	U ṅwala: Ndovhololo ya zwibveledzwa zwa u ṅwala: Tshibveledzwa tsha vhusiki na tsha vhudavhidzani	Ndovhololo: U shuma na/nga maipfi: Ndovhololo U shuma na/nga mafhungo: Ndovhololo Ṭhalutshedza dza maipfi: Ndovhololo Ndongazwiga na mupeṭo: Ndovhololo.
9-10	<p>MILINGO YA MAFHELONI A ṆWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA 10: BAMMBIRI LA 2 U FHINDULA ZWIBVELEDZWA: (Maraga ya 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Tshibveledzwa tsha ḁitherala/tshi si tsha ḁitherala (Maraga dza 25) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha zwa u tou vhonwa (Maraga dza 15) • Mbudziso 3: Samari (Maraga dza 10) • Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Maraga ya 20) 			

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI (U linga ha u guda ha maitele a u isa phanda)			
<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u amba 	<p>Nyito dza u vhala na u talela</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhalela ntha Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa) Nyito dza litheretsha dzo disendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita 	<p>Nyito dza u nwala na u nekeda</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u nwala Kuñwalele kwa ndima/pharagirafu Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) Maanea Mañwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo vanganaho dza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo
GIREIDI YA 9 TSHIVENDA FAL: MANWELEDZO A MISHUMO YA FOMALA: THEMO YA 4			
<p>MULINGO WA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA 7: ORALA: Maraga wa 20 BAMMBIRI LA 1 U nekeda phurodzhekiti lwa orala. Vhadededzi vha thoma maitele aya u bva nga Themo ya 3 u itela uri vhagudi vhothe vha vhe vho lingiwa mafheloni a Themo ya 4)</p>	<p>MULINGO WA MAFHELONI A NWAHA U LINGA HA FOMALA MUSHUMO WA 9: U Nwala Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani (2 zwipfufhi kana 1 tshilapfu: Maraga dza 20) Zwi ñwalwa hu sa athu ñwalwa mulingo wa mafheloni a ñwaha</p>	<p>MILINGO YA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA 10: BAMMBIRI LA 2 U FHINDULA ZWIBVELEDZWA: (Maraga ya 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Tshibveledzwa tsha litherala/tshi si tsha litherala (Maraga dza 25) Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha zwa u tou vhonwa (Maraga dza 15) Mbudziso 3: Samari (Maraga dza 10) Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Maraga dza 20) 	
TSHIVENDA FAL GIREIDI YA 9: MISHUMO YA U LINGA HA FOMALA			
U LINGA HA TSHIKOLONI: VHUKATI HA NWAHA		MAFHELONI A NWAHA	
<p>MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA YA 7 1 Mushumo wa orala (U vhalela ntha kha simesita yothe ya 1) 3 Mishumo ya u nwala 1 U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa 1 Thesite dza Fulwi dzi langwaho 1 Thesite ya litheretsha</p>	<p>MILINGO YA U TOU Nwala Bammbiri la 2: U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa Bammbiri la 3: Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA ORALA Bammbiri la 1: Mukumedzo wa orala kha tshibveledzwa tsha vhusiki tsha phurodzhekiti</p>	